

SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	24. XI 2017. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	09-3/17-1/4
VEZA:	
EPA:	288 XXVI
SKRACENICA:	PRILOG:



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-20455/1

Podgorica, 24. novembar 2017. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
- n/r predsjednika, gospodina Ivana Brajovića-


Poštovani gospodine Brajoviću,

U prilogu Vam dostavljamo Obrazac Izjave uslađenosti predloga propisa Crne Gore sa pravnom tekovinom Evropske Unije za Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono razvojnom fondu, kao dopunu ranije dostavljenog materijala.

S poštovanjem,

MINISTAR
Darko Radunović





MINISTAR
EVROPSKIH POSLOVA

MINISTARSTVO FINANSIJA
gospodin Darko Radunović
ministar

Broj: 05/1 – 584/2
Podgorica, 23. XI 2017.

Poštovani gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 02-20329/1 od 23. novembra 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnem fondu Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.

S poštovanjem,





ALEKSANDAR ANDRIJA PEJOVIĆ

Bulevar revolucije 15, Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 416 360
E-mail: kabinet@mep.gov.me
www.mep.gov.me

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MF-IU/PZ/17/34
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnem fondu Crne Gore		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on amendments to the Law on Investment and Development Fund of Montenegro		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija		
- Sektor/odsjek	Direktorat za finansijski sistem i unapređenje poslovnog ambijenta		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Bojana Bošković, +382 20 245 589 bojana.boskovic@mif.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Maja Ivanović, +382 20 224 454 maja.ivanovic@mif.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	Investiciono-razvojni fond Crne Gore A.D.		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	dr Zoran Vukčević + 382 020 416 605; zoran.vukcevic@irfcg.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Branislav Janković + 382 020 416 609; branislav.jankovic@irfcg.me Ilija Marković + 382 020 416 632; ilija.markovic@irfcg.me		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Zakon ne primjenjuje/sprovodi organ državne uprave, već Investiciono – razvojni fond Crne Gore		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
SSP ne sadži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj Predloga ovog zakona.			
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input type="checkbox"/>	Ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2017 – 2018		
- Poglavlje, potpoglavlje	Poglavlje 30 „Vanjski odnosi“		
- Rok za donošenje propisa	IV kvartal 2018		
- Napomena	Polazeći od značajnih promjena u crnogorskoj ekonomiji i izražene potrebe daljem unapređenju preduzetništva, pojavila se potreba za prilagođavanjem poslovanja Fonda, njegove misije i ciljeva, daljem privrednom i sveukupnom ekonomskom razvoju. Iz ovih razloga pristupilo se pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o investiciono-razvojnem fondu Crne Gore prije roka koji je predviđen PPCG-om. Uvažavajući navedeno kao najcjelishodnije rješenje, za prilagođavanje djelatnosti i uloge		

	Fonda u cilju daljeg podsticaja privrednog razvoja Crne Gore, zauzet je stav da će se podzakonskim aktom, koji će biti donijet na osnovu ovog Zakona, bliže urediti uslovi i način obavljanja poslova osiguranja izvoza. Podzakonski akti će biti usklađeni sa relevantnim propisima Evropske unije, čime će se ispuniti obaveze preuzete u okviru pregovora za Poglavlje 30 - "Vanjski odnosi".
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije:	
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU sa kojim bi se Predlog ovog zakona mogao uporediti radi ocjene stepena njegove usklađenosti.	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
31998L0029	
Direktiva Savjeta 98/29/EZ od 7. maja 1998. o usklađivanju osnovnih odredaba o osiguranju izvoznih kredita za pokriće srednjoročnih i dugoročnih poslova / Council Directive 98/29/EC of 7 May 1998 on harmonisation of the main provisions concerning export credit insurance for transactions with medium and long-term cover (OJ L 148, 19.5.1998)	
Djelimično usklađeno/Partly harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se Predlog ovog zakona mogao uporediti radi ocjene stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
Potpuna usklađenost s direktivom 31998L0029 će se postići donošenjem podzakonskog akta, koji će biti donijet u IV kvartalu 2018.	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa..	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktiva 31998L0029 je prevedena na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnom fondu Crne Gore nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministar evropskih poslova
 Datum: 12.11.2018	 Datum: 12.11.2018

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/17/34		MF-IU/PZ/17/34		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Savjeta 98/29/EZ od 7. maja 1998. o usklađivanju osnovnih odredaba o osiguranju izvoznih kredita za pokriće srednjoročnih i dugoročnih poslova - 31998L0029				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Investiciono-razvojnog fondu Crne Gore		Proposal for the Law on amendments to the Law on Investment and Development Fund of Montenegro		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
<p>Član 1</p> <p>Područje primjene</p> <p>Ova se Direktiva primjenjuje na pokriće poslova koji se odnose na izvoz robe i/ili usluga porijeklom iz države članice u mjeri u kojoj se ova podrška pruža direktno ili indirektno za račun ili uz podršku jedne ili više država članica, uključujući ukupno razdoblje trajanja rizika od dvije ili više godina, što podrazumijeva razdoblje otplate uključujući razdoblje proizvodnje.</p> <p>Ova se Direktiva ne primjenjuje na pokriće ponude, jamstva avansnih plaćanja, jamstva za dobro izvršenje posla, jamstva za zadržanu dobit. Takođe se ne primjenjuje na osiguranje rizika vezanih uz građevinsku opremu i materijal u slučaju kada se koriste lokalno za izvršenje komercijalnih ugovora.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

<p>Član 2 Obaveze država članica Države članice osiguravaju da svaka institucija koja pruža direktno ili indirektno pokriva u obliku osiguranja izvoznih kredita, jamstva ili refinansiranja za račun države članice ili uz podršku države članice koja predstavlja samu vladu ili koja je pod nadzorom i/ili koja djeluje pod vodstvom vlade koja pruža pokriva, dalje u tekstu „osiguravači“, obuhvata poslove koji se odnose na izvoz robe i/ili usluga u skladu s odredbama određenim u Prilogu ovoj Direktivi, kada je određite te robe i/ili usluga zemlje izvan Zajednice i kada su finansirane kreditom kupcu ili kreditom dobavljaču ili plaćene u gotovini.</p> <p>Prilog ZAJEDNIČKA NAČELA OSIGURANJA IZVOZNIH KREDITA</p>	<p>Član 6 Član 12 mijenja se i glas: „Djelatnost Fonda je: 1) odobravanje kredita, obavljanje faktoringa i drugih oblika otkupa potraživanja i izdavanje garancija kojima se naročito: - podstiče osnivanje, razvoj i održivost mikro, malih, srednjih i velikih privrednih subjekata i preduzetnika; - pruža podrška Infrastrukturnim projektima, projektima vodosnabdijevanja i zaštite životne sredine; - finansiraju projekti od lokalnog, regionalnog i državnog značaja; - podstiče konkurentnost crnogorskih proizvoda i usluga; - podstiče zapošljavanje; 2) izdavanje garancija za uredno izmirenje obaveza korisnika kredita, čije pokriva čine sredstva Garantnog fonda; 3) osiguranje izvoza roba i usluga iz Crne Gore od netržišnih rizika (u daljem tekstu: osiguranje izvoza); 4) kreditiranje u funkciji podrške socijalnom preduzetništvu, samozapošljavanju, iniciranju novog investicionog ciklusa i razvoju i jačanju početnog biznisa; 5) obavljanje poslova vezanih za prodaju kapitala u portfelju Fonda; 6) obavljanje ostalih poslova i aktivnosti kojim se obezbjeđuje podrška unaprijeđenju preduzetništva i ekonomskom razvoju, i 7) obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom. Fond može da obavlja i druge poslove koje mu povjeri Vlada kada ocijeni da je to u interesu ekonomskog razvoja Crne Gore. Fond odobrava kredite direktno ili indirektno, posredstvom banke i drugog pravnog lica ovlašćenog za odobravanje kredita. Poslove osiguranja izvoza Fond obavlja u ime i za račun Crne Gore. Blži uslovi i način obavljanja poslova osiguranja izvoza uređuju se propisom koji donosi Vlada.“</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskih akata koji se odnose na bliže uslove i način obavljanja poslova osiguranja izvoza i odobravanja kredita za podsticaj konkurentnosti crnogorskih proizvoda i usluga</p>	<p>IV kvartal 2018</p>
<p>Čl. 3-10</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		